

“Busa Miingon ang Ginoo”	3
Ang Agi sa Diyos.....	12
Magtutukod sa Balay.....	14
Ang Dakong Hataas nga Sacerdote.....	16
Ang Hataas nga Sacerdote Sa Walay Katapusan.....	18
Mag-uugmad ug Maghihingpit sa Atong Pagtoo.....	20

“Busa Miingon ang Ginoo”

“Unya gibuksan niya ang ilang mga salabutan, nga sila unta makasabut sa mga kasulatan, Ug miingon kanila, Sa ingon niini nahisulat.”

—*Lucas 24:45,46*

Ang ekspresyon, “Mao kini ang giingon sa Ginoo” ug “Kini nahisulat,” gigamit sa halos lima ka gatus ka beses diha sa Bibliya. Dugang pa, adunay daghan nga mga susama nga mga ekspresyon ang gigamit, sama sa: “Ang Pulong sa Ginoo miabut ngari kanako,” o “Ako, ang Ginoo, namulong niini,” nga naghatag ug pagtagad sa mga piho nga pahayag, mensahe, ug mga leksyon gikan sa Diyos. Kini mao ang sa ingon nga gisulti sa mga propeta, o sa uban nga mga tigpamaba, kanato: “Ang akong isulti karon dili ang akong opinyon, o sa akong kaugalingon nga kaalam, apan kini mao ang nagagikan sa Diyos nga Makagagahum sa ngatanan-kini mao siya ang nagasulti, ug kini ang iyang mga pulong.” Kini mao ang talagsaon nga mga ekspresyon, ug puno sa kahulogan alang sa sinserong mga estudyante sa Bibliya. Kita adunay usa ka balaan nga pagtahud alang sa Pulong sa Diyos, ug ang “Mao kini ang giingon sa Ginoo” mao ang katapusan sa tanang kontrobersiya diha kanato.

Ang maong basehan sa pagtuo ingon sa daw yano kaayo. Ang atong buhaton lamang mao nga mapamatud-an ang tanan pinaagi sa Pulong sa Diyos. Ang atong buhaton mao lamang ang pagdawat sa unsa ang nahiuyon diha sa Pulong ug isalikway ang wala mahiuyon. Apan, kini dili ingon ana lamang ka sayon. Kay kon ingon ana lamang, ang tanan unta makasabut ug mouyon kon unsa ang tinood nga nahisulat sa Kasulatan. Kini, kita nasayod nga halayo kini sa matood. Tungod kay ang paghubad sa daghan nga mga labing nag-unang pagtolun-an sa Bibliya lahi man kaayo sa mga nagaangkon nga mga magtotoo. Sa pagkatinuod, adunay daghan nga mga sayop nga mga doktrina- “doktrina ... sa mga tawo,” “kahibulungan nga mga doktrina” -ug ang matag usa nag-angkon nga kini mao ang Pulong sa Diyos. (Mat 15: 9; Heb. 13: 9.) Dugang pa, dul-an sa tanang sayop nga doktrina, adunay usa ka gialegar, “Mao kini ang giingon sa Ginoo.”

PAGKAT-ON SA HUSTONG PAGHUBAD SA KASULATAN

Mahinungdanon nga atong unang masabtan nga wala gipadayag sa Ginoo ang iyang plano ug katuyoan ngadto sa tanan. Ang mga kamatuoran sa Bibliya gipadayag lamang niadtong mga tawo kansang mga kasingkasing nahisubay uban kaniya, ug kinsa andam sa “pagpangita sa Kasulatan” sa pagdiskobre kon unsa nga matang ang atong Diyos, ug unsa ang iyang mga plano alang sa umaabot nga maylabot sa iyang mga Gilalang, may kinabuhi man ug walay kinabuhi. (Juan 5:39; Acts 17: 11) Busa, sa pagtino kon unsa ang gisulti sa Ginoo, kinahanglan nga kita kanunay gayud nga mangita pa sa lawom nga kahulogan niini. Kinahanglan nato nga maganalisar, magtandi ug magtipon, magtoon “linya ibabaw sa linya; dinhi madiyutay, ug didto madiyutay.” (Isa. 28:10) Kon adunay pagduhaduha, importante nga atong hatagan ug pagtagad ang gibug-aton sa ebidensiya. Kinahanglan usab nga kita maghan-ay sumala sa elemento sa panahon sa plano sa Diyos, ug dili maglibog sa kada panahon ug ang buluhaton niini. Si Pablo nagtambag, “Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga kahamut-an sa Diyos, usa ka magbubuhay nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.” - II Tim. 2:15

Labaw sa tanan, atong hinumduman nga ang kinatibuk-an sa Kasulatan nagpahayag sa plano sa Diyos, ug angay gayud nga kita makakat-on sa kahulogan niini sumala sa iyang panglantaw ug katuyoan. Ang iyang plano dili ubos sa pag-usab sumala sa atong gusto. Nag-ingon ang propeta: “Si Jehova sa mga panon nanumpa nga nagaingon: Sa pagkamatuod ingon sa akong nahunahuna, ingon niana ang mahitabo: ug ingon sa akong gitinguha, mao man ang mamatuman.” (Isa. 14:24) Kinahanglan nga kita makakat-on sa paghunahuna sama sa Diyos, sa paghinumdom sa iyang pagdapit, “Umari kamo karon, ug usahon ta paghusay.” (kap. 1:18) Mahinungdanon usab nga kita mapuno sa iyang Espiritu sa kamatuoran, ug moduol sa Kasulatan sa niana nga espiritu-mapaubsanon, mainampoon, ug may balaan nga pagtahud. Kkinahanglan gayud nga kita magbantay batok sa bisan unsang klase nga tinuyo nga pagsabot, nga makapahisalaag ug makapandol sa uban, uban sa paghinumdom nga mas hilabihan ang silot niadtong magapandol sa uban. (Mat 18: 6.) Mao kini ang sagrado nga Pulong sa dakong Magbubuhay nga atong gipakig-angot, ug angay kini nga hatagan sa maayo nga pagtagad ug pagsabot.

Ang pagtuon sa Kasulatan wala gibuhay lalang lamang sa kalipayan, ni alang sa katuyoan sa pagpakita nga usa ka iskolar. Kini usa ka seryoso

nga butang. Sa pagbasa pag-usab gikan kang Propeta Isaias: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ang langit mao ang akong trono, ug ang yuta mao ang akong tumbanan: ... Ang tanan nga mga butang gibuhat sa akong kamot, ug tungod niini ang tanan nga mga butang nangamao, nagaingon si Jehova: apan niining tawohana motan-aw ako, bisan pa kaniya nga kabus ug adunay espiritu nga mahinulsolon, ug nga nagapangurog tungod sa akong pulong.” (Isa 66: 1,2). Unsa ka pagkamapainubsanon ug balaan nga pagtahud ang gipasabot sa paghatag ug pagtagas sa pulong sa Diyos!

Si Pablo miingon kang Timoteo, “Ang tanan nga kasulatan nga ... nga gihatag pinaagi sa pagdasig sa Diyos, ... may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa pagkamatarung: Aron ang anak sa Diyos mamahingpit [nga mao, ang bug-os], masinangkapan alang sa sa tanan nga maayo nga mga buhat.”(II Tim 3:16,17). Kini nga mao ang sitwasyon, kita gilauman sa pagpadayon sa atong pagtuon sa Kasulatan diha sa usa ka sistematiko ug magbubuhatsama nga paagi, aron aprobahan sa Diyos. Kini ang kinahanglan natong buhaton aron sa tinuod nga pagtino kon unsa ang ang gisulti sa Ginoo-aron nga kita makaila sa tukma, “Mao kini ang giingon sa Ginoo.”

Usa ka sistematiko, hapsay, tagsa-tagsang pagtuon sa Bibliya, ang gisugyot aron kita makaangkon ug usa ka mas dako nga pagsabot sa mga pagtulun-an pinaagi sa pagkonsiderar sa mga topiko sa importante nga mga doktrina. Kana mao, nga sa pagkonsiderar sa mga importanteng elemento sa Pulong sa Diyos-ang maong mga topiko sama sa lukat, pagkabanhaw, kalag, kamatayon, ug sa daghan pang uban -kita matabangan pinaagi sa tanan nga mga pagpamatuod sa kasulatan sa matag hilisgutan, aron sa pagkuha sa usa ka bug-os nga hulagway ug kahulugan nga may kalabutan sa kintaibuk-ang plano sa Diyos. Kini nga topical nga paagi sa pagtuon makatabang usab sa pagdala sa pagkamakanunayon ug panag-uyon sa mga topiko nga daw makalibog o kaha imposible nga masabtan kon kini tan-awon lamang sa usa ka bersikulo diha sa Kasulatan. Ang salmista miingon, “Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagianan. ... Pasunda ang akong mga lakang sa imong pulong.”- Sal. 119: 105,133

PAGTINO SA HUSTONG KAHULOGAN

Ania ang usa ka gisugyot nga listahan nga tingali makatabang kanato sa pagtino kon ang atong paghubad sa Kasulatan mao ba husto o sayop. Kita mangutana niini nga mga pangutana:

Ang gisugyot ba nga kahulogon nahuyon sa atong pagsabot sa mga

hiyas sa kinaiya sa Diyos sa kaalam, hustisya, gugma, ug gahum?

Nahitukma ba kini sa doktrina sa Likat-Kinabuhi ni Kristo gihalad isip puli alang sa nawalang kinabuhi ni Adan?

Husto ba ang pagkahubad sa Kasulatan, o kini dili makita, sa tibuok o sa bahin, sa labing unang mga manuskrito sa Bibliya?

Ang konteksto ba makaapekto sa hubad niini?

Sa unsa nga edad, o yugto sa panahon, sa plano sa Diyos ang paggamit niini nga mga Kasulatan?

Sa unsa nga grupo sa mga tawo kini gigamit-sa wala motoo, mga matinumanong lalaki ug babaye, mga manulonda, uban pa?

Usa ba kini ka talaan sa kasaysayan, nga may katumanan na sa nangagi? Kon may parte na kini nga natuman, aduna pa ba kini dugang nga katumanan sa umaabot?

Kini ba pagasabton sa litiral nga paagi? O ang kahulugan ba niini simbolikanhon? Posible ba kini nga parehong dunay simbolikanhon o mahulagwayong kahulogon, ingon man literal nga kahulogon?

Ang bersikulo ba usa ka balighoan nga pamahayag o usa ka pangutana aron pag-ilustrar sa usa ka punto, o kini ba usa ka tinuod o direkta nga ekspresyon?

Nag gamit ba kini sa karaan nga panultihon nga wala na gigamit karon?

Ang iyang husto ba nga aplikasyon gisugyot pinaagi sa tipik nga natuman nga mga tagna?

Nagtudlo ba kini sa usa ka butang pinaagi sa pagpasabot imbes direkta nga pamahayag?

Ang sayop ba nga panulbok o punktwasyon nga gihatag sa maghuhubad nakapausab sa tinuod nga kahulugan?

Ang Kasulatan ba ingon sa daw nakasupak sa ubang mga teksto bahin sa samang ulohan? Aduna pa bay labaw sa usa ka Kasulatan-lain nga saksi-aron sa pagmatuod sa mga gisugyot nga kahulogon?

Gikan niining taas nga listahan sa mga butang nga sa hilabihan gayud makaapekto sa unsang paagi kita makasabut sa Pulong sa Diyos, dali nato nga makita nga kasagaran ang usa ka husto nga hubad sa kahulogon

dili masayon nga butang, nga maangkon lamang sa usa ka kaswal nga pagbasa sa Bibliya. Sa pagkatinuod, ang usa ka matood, tukmang pagsabot sa Kasulatan maangkon lamang pinaagi sa hinalad nga pagtoon ug pagpamalandong sa dakong gasa sa Diyos diha sa tibuok nga kinabuhi-ang iyang Pulong. Bisan pa niana, ang usa ka tin-aw nga pagsabot dili masegurado gawas kon kini gibuhat uban sa hustong espiritu sa pagpaubos ug sa pagsunod sa kabubut-on sa Diyos. Sa laing mga pulong, ang paghatag sa Balaan nga Espiritu sa Diyos aron sa paglamdag kanato mao ang hingpit nga gikinahanglan sa pagsabot sa iyang Balaang Pulong. Kini nga “Espiritu sa kamatuoran,” miingon si Jesus, mao ang mogiya kanato “ngadto sa tanang kamatuoran.” - Juan 16:13

Ato karong tan-awon ang pipila sa mga sukaranan nga mga doktrina nga gitudlo sa tibuok Kristiyanismo nga, sa labing menos ingon sa daw may suporta gikan sa mga Kasulatan. Atong himoon kini, bisan pa niana, pinaagi sa pag gamit sa pipila ka mga nangaging mga pangutana, aron sa pagtino kon unsa ang tinuod nga gitinguha sa Ginoo nga kita makasabut nga ingon sa iyang Pulong niini nga mga hilisgotan. Busa, aron atong mapamatud-an kon kini ba nga mga pagtulun-an ang sa pagkatinuod, gisuportahan sa usa ka husto nga hubad sa usa ka “Mao kini ang giingon sa Ginoo,” bisan tuod sa usa ka kaswal nga pagtan-aw daw adunay gamay nga pagduha-duha sa ilang kamatuoran.

ANG KASULATAN BA NAGTUDLO SA TRINIDAD?

Usa sa labing dayag nga gitudlo nga doktrina mao ang trinidad. Ang Diyos giingon nga nag-angkon sa tulo ka personas-ang panaghiusa sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu ingon nga tulo ka mga tawo, diha sa usa ka Diyos. Usa sa ekspresyon sa trinidad, nga gigamit sa daghan nga mga Kristohanong simbahan sukad niadtong ikaunom nga siglo, mao ang Athanasian Creed, nga nag-ingon, sa bahin: “Nga sa pagsimba sa atong usa ka Diyos nga sama sa Trinidad, ug Trinidad sa Panaghiusa; Ni ginpalibog nga mga tawo ni pagbahin sa unod; Kay may usa ka tawo sa Amahan, ug usa ka Anak, ug ang usa sa Espiritu Santo. Apan ang Diyos nga Kapangulohan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo mao ang usa ra, managsama ang himaya, ang pagkahalangdon isig walay katapusa.”

Ang mga pulong sa ibabaw dayag nga kulang, kay ang kredo nagpadayon: “Ang maong ingon nga Amahan, mao ang Anak, ug ingon man mao ang Espiritu Santo. Ang Amahan wala lalanga, ang Anak wala lalanga, ug ang Espiritu Santo wala lalanga. Ang Amahan dili matukib, ang Anak dili

matukib, ug ang Espiritu Santo usab dili matukib. Ang Amahan walay katapusan, ang Anak walay katapusan, ug ang Espiritu Santo walay katapusan. Apan, bisan pa sila dili tulo ka walay katapusan apan usa ka walay katapusan. Ingon usab adunay tulo nga wala lalanga ni tulo ka dili matukib, apan usa ka wala gilalang ug usa ka dili matukib. Busa ingon usab ang Amahan labing gamhanan, ang Anak labing gamhanan, ug ang Espiritu Santo labing gamhanan. Apan, bisan pa sila dili tulo ka labing gamhanan, apan usa ra ka labing gamhanan. Busa ang Amahan mao ang Diyos, ang Anak Diyos, ug ang Espiritu Santo Diyos; Ug bisan pa niana sila dili tulo ka mga Diyos, apan usa ra ka Diyos.”

Bisan ang labing nalamdagan nga hunahuna makaingon gayud nga ang mga pamahayag sa ibabaw ingon nga mga bungang-isip aron halos imposible nga masabtan, o sa pagpatin-aw. Isip resulta, ang kadaghanan kontento na lamang sa sa pag-ingon, “Kini usa ka misteryo,” nga angay toohan sa pipila, apan dili masabtan. Busa, nahikalimtan ang mga pulong ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod nga kini “gihatag ngadto” kanila nga “masayud sa mga misteryo” sa Pulong sa Diyos, ug “Bulahan ang inyong mga mata kay makakita, ug ang inyong mga igdulungog kay makadungog.” - Mat . 13:11,16

Bisan pa sa dakong kalibog sa mga pulong diha sa mga pamahayag sa itaas, ang pipila ka mga bersikulo gikan sa Bibliya ang gigamit sa “pagpamatood” sa pagtulon-an sa trinidad. Usa sa maong teksto mabasa sa mosunod: “Adunay tulo ka mga nga nagapamatuod sa langit, ang Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo; ug kining tulo usa ra.” (Juan 5: 7) Dinhi, daghan ang makaingon, nga tin-aw “mao kini ang giingon ni Jehova” ang gihatag. Isip dugang pagpamatuod nga si Jesus, usa ka sakop sa trinidad, ang sama sa Diyos, laing bersikulo usab ang gihisgotan. Mahitungod kang Jesus, si Pablo miingon, “Kinsa, nga diha sa dagway sa Diyos, naghunahuna nga kini dili pagaagawon sa Dios.” (Fil. 2: 6) Ang laing “mao kini ang giingon ni Jehova” ang dinhi gihatag- unsa pa ang dugang nga pamatuod ang gikinahanglan?

KASULATAN GISUSI

Atong susihon karon ang Kasulatan nga gihisgotan aron pamatud-an nga ang Diyos tulo ka personas, ug bisan pa niana usa lamang ka Diyos. Ang mga pulong sa I Juan 5: 7 sa pagkatinuod makita nga dili tubag sa argumento sa pagsuporta sa doktrina sa trinidad. Apan, tungod kay kini ang supak sa rason, ug kita nakaila sa Diyos nga makataronganon, kita nagduda nga adunay sayop sa pagsabot niini.

Kini mao ang higayon nga angay natong susihon ang Kasulatan diha sa iyang orihinal nga porma. Ang Wilson Emphatic Diaglott maoy usa ka maayo nga awtoridad alang niini nga katuyoan. Didto, atong makita ang wala gilakip nga teksto, ug usa ka footnote nga mabasa ingon sa mosunod: “Kini nga teksto mahitungod sa langitnong mga saksi wala mahilakip sa bisan unsa nga Gregong manuskrito nga gisulat sa sayo pa sa ikanapulo ug lima ka siglo. Kini wala gihisgotan sa bisan unsa nga Gregong eklesiastikanhong mga magsusulat; ni si bisan kinsa nga mga naunang Latin nga mga amahan, bisan pa nga ang mga hilisgotan nga ilang gitratar ang natural nga magdala kanila nga modangop ngadto sa may awtoridad niini. Busa kinin usa ka dayag nga mini.” Uban niini nga mga komento halos tanan nga mga komentarista sa Bibliya niuyon, ug ingon sa napamatud-an pinaagi sa halos tanang hubad sa Bag-ong Testamento nga gisulat sa miaging siglo ug tunga. Nan, atong makita, nga kini nga mga pulong dili mahimong usa ka “mao kini ang giingon sa Ginoo.”

Hinoon, aduna kitay makita sa Filipos 2:6, usa ka kasulatan nga nag-ingon kang Jesus nga siya sama sa Diyos. Kini nga pagkahisama wala niya gikonsiderar nga nagkuha sa Diyos sa tanan, nga daw giingon sa bersikulo. Dinhi usab, atong mamatikdan nga may sayop, ug makapangutana kon ang maong usa ka mapagarbohon nga panglantaw sa iyang posisyon atubangan sa Diyos nahiuyon uban sa kabug-osan sa testimonya sa Kasulatan nga pagpamatuod mahitungod sa kinaiya ni Jesus. Balikon nato ug tan-aw ang orihinal nga Grego, atong makita nga, sa King James Version, usa ka gamay nga pulong ang nadugang pa, ug usa ang wala malakip. Ang pagsal-ot ug pagwala bug-os nga makapausab sa kahulogan sa teksto. Busa, ang ekspresyon nga “naghunahuna nga kini dili nga pagaagawon sa Dios,” kinahanglan nga sa tukmang paagi sabton sa pag-ingon, “naghunahuna nga dili pinaagi sa pagpangagaw mahisama sa Dios.” Batod pa, ang Diaglott husto nga naghubad sa teksto: “Kinsa, bisan tuod nga sa dagway sa Diyos, apan wala nagpamalandong sa pag-ilog nga mahimong sama sa Diyos.” Ang kadaghanan sa mga hubad naghubad sa bersikulo sa samang paagi.

Uban sa husto nga pagsabot niini nga teksto ug sa kahulogan niini sa iyang konteksto, aduna kitay importante nga kamatuoran. Dinhi ang mapainubsanon ug masulundon nga Anak sa Diyos, si Jesus, ang gihatagan ug kalainan sa mapahitas-on ug masupilon nga si Satanas, nga nag-ingon: “Ako mokayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Diyos; ug ako magalingkod sa ibabaw sa

sa bukid sa kongregasyon, sa mga kiliran sa amihanan: ... ako sama sa labing Halangdon .”(Isa 14: 13,14) Busa, kon tukma ang paghubad ug pagsabot, imbes nga pamatud-an ang pagkasama sa Diyos ug ni Jesus, kini nga mga teksto ang magpanghimakak niini.

Magkuha kita ug dugang pa nga pagsabot niini nga hilisgutan pinaagi sa pagtan-aw sa dugang nga mga Kasulatan. Si Jesus miingon sa usa ka higayon, “Ako ug ang akong Amahan usa ra.” Nag-ampo usab siya alang sa iyang mga tinun-an, “aron sila mahimong usa, maingon nga kita usa.” (Juan 10:30; 17: 21,22) Sa unsa nga paagi nga si Jesus usa uban sa Amahan? Kini mao ang sa sama nga paagi nga siya nag-ampo alang sa iyang mga tinun-an nga mahimong usa uban kaniya. Sa duha ka kaso, siya misulti sa pagkausa sa hunahuna; pagkausa sa katuyoan; pagkausa sa simpatiya ug gugma; pagkausa diha sa maayong mga buhat-sa lain nga pagkasulti, pagkausa diha sa kinaiya. Mao nga si Jesus nakaingon, “Siya nga nakakita kanako nakakita sa Amahan.” (Juan 14: 9) Sa lain nga mga pulong, siya gisunod sa Amahan, nga may sama nga mga hiyas sa kinaiya. Bisan pa niana, pipila lamang ka mga bersikulo sa ulahi, nga siya dayag miingon, “Ang akong Amahan labaw kay kanako.”-bersikulo 28

Ang hustong pagsabot sa hilisgotan sa panaghiusa taliwala sa Diyos, sa iyang anak nga si Jesus, ug sa iyang simbahan, kita naluwas sa maong mgairasyonalidad sa atong panghunahuna ingon sa mosunod: nga ang Diyos walay panimuot sulod sa siyam ka bulan human sa pagpanamkon ni Jesus; Nga ang bata nga si Jesus mao ang Diyos; Nga ang tawhanon nga si Jesus nag-ampo sa iyang kaugalingon; Nga ang iyang pag-antus ug pag-ampo sa Getsemani usa lamang ka moro-moro tungod kay siya nangayo ug tabang gikan sa iyang kaugalingon; Nga ang Diyos mismo namatay ibabaw sa krus ug nagpabilin nga patay sa tulo ka adlaw hangtod nga iyang gibanhaw ang iyang kaugalingon gikan sa mga patay.

Sa katapusan, ang doktrina sa trinidad wala mahitukma sa doktrina sa lukat, nga nagkinahanglan sa halad sa usa ka hingpit nga tawhanong kinabuhi alang sa dapit ni Adan. Wala kini mahitukma sumala sa plano sa Diyos, nga naghimo kang Jesus sa umaabot nga papel sa Tigpataliwala tali sa Diyos ug sa tawo- lain pang imposible kon siya mao ang Diyos. Ang Kasulatan nag-ingon: “Adunay usa ka Dios, ug usa ka tigpataliwala tali sa Diyos ug sa mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus; Nga naghatag sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan, nga nagpamatuod sa tukma nga panahon .” “Gipadala sa Diyos

ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibutan, aron kita mabuhi pinaagi kaniya.”- 1 Tim. 2:5,6; 1 Juan 4:9

Ang ikaduhang parte niini nga hilisgutan makita sa sunod bulan sa artikulo sa Banagbanag [Dawn]. Niana atong g susihon ang duha ka dugang ug nailhan sa maayo pagtulun-an sa Kristiyanismo aron sa pagtino sa ilang pagkatinuod diha sa kahayag sa kamatuoran sa plano sa Diyos. Hinaot nga ang atong tinguha diha sa pagtuon sa Pulong sa Diyos, kanunay nga adunay usa ka “mao kini ang giingon ni Jehova” ingon nga usa ka “angkla, ... parehong sigurado ug malig-on.” - Heb. 6:19 ■

Ang Agi sa Diyos

Yabeng Bersikulo: Sa wala pa ang Unang Pag-Anhi ni Jesus, ang Diyos “misulti ... sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta,” apan karon “sa katapusan nga mga adlaw” siya “nagsulti kanato pinaagi sa iyang Anak,” si Jesus, nga gihulagway diha sa atong yabeng bersikulo nga “kahayag” sa himaya sa Diyos ug ang “tukma nga hulad sa iyang pagka tawo.” (Heb. 1: 1-3) Ang hugpong sa mga pulong “tukma nga hulad” mao ang usa ka hubad gikan sa Griyegong pulong nga karakter, nga gihubit ingon nga “usa ka tukma nga kopya.” Sa pagkatinuod, sa panahon sa Unang Pag-anhi ni Jesus, siya bug-os ug hingpit nga nagrepresentar sa Amahan.

—*Hebreohanon 1:3*

***Pinilinga
Kasulatan:***

Hebreohanon 1:1-9

Sa ikatulong adlaw human mamatay si Jesus sa krus, siya gibanhaw sa Diyos gikan sa kamatayon, ug usab sa atong yabeng bersikulo, naghatag kaniya sa usa ka mahimayaon nga posisyon “sa tuo nga kamot sa Halangdon sa kahitas-an.” Si Apostol Pablo nihulagway niini sa laing dapit, nga nag-ingon nga sa diha nga ang Diyos nagbanhaw kang Cristo Jesus gikan sa mga patay, “gibutang siya sa iyang toong kamot didto sa mga dapit nga langitnon, sa ibabaw sa tanang pamunoan, ug ang gahum, ug kusog, ug gahum, ug sa tanan nga ngalan nga gihinganlan, dili lamang niini nga kalibutan, kondili usab niadtong moabut .” (Efesos 1:20,21) Si Jesus takus nga pagabayawon ibabaw sa tanan nga uban nga mga binuhat, tungod kay siya “nahigugma sa katarung, ug gidumtan ang pagkamasupilon.” (Heb 1: 9) Iyang “gihinloan” o “naghimo sa paghinlo” [Wilson Emphatic Diaglott] sa mga sala, dili lamang sa iyang mga sumusunod nga naghulat sa itaas

nga lawak sa Pentekostes, “apan alang usab sa mga sala sa tibuok kalibutan.” - Heb. 1: 3, I Juan 2: 2

Sa panahon sa iyang yutan-ong ministryo, si Jesus nalipay ug matinud-anon nga nagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan sa tanang panahon, bisan hangtod ngadto sa kamatayon. Sa pagbuhat sa ingon, iyang gipakita ang mga hiyas nga sa tanan nga mga paagi aninag sa kinaiya sa iyang Amahan. Ang Kasulatan yano nga nagsulti kanato nga walay tawo nga nakakita sa Diyos sa bisan unsang panahon.” (Juan 1:18; I Juan 4:12) Bisan pa niana, sa laing higayon, si Jesus miingon kang Felipe, “Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan.”(Juan 14:9) Ang mga sumusunod ni Jesus “makakita” sa Diyos sa usa ka representante nga diwa. Pinaagi sa pag-ingon nga, Si Jesus ang bug-os nga nagrepresentar sa Diyos-sa hunahuna, katuyoan, ug kinaiya-bug-os nga nagtugyan sa iyang kabubut-on ngadto sa Langitnong Amahan. Busa niini nga diwa, nga moingon si Jesus, “Ako ug ang akong Amahan usa ra.” - Juan 10:30

Si Jesus nag-ampo nga ang iyang mga sumusunod molambo usab niining sama nga pagkausa uban sa Amahan, sama sa nhitala diha sa usa sa iyang mga pag-ampo, “aron sila mahimong usa, maingon nga kita.” (Juan 17:11) Si Jesus usab nagtunguha nga ang tanan sa iyang mga sumusunod sa tibuok Panahon sa Ebanghelyo molambo niini nga sama nga pagkausa. Siya nagpadayon sa iyang pag-ampo, nga nag-ingon: “Dili ako mag-ampo alang lamang kanila, kondili alang usab sa mga mosalig kanako pinaagi sa ilang pulong; Nga silang tanan mahimo nga usa; ingon nga ikaw, Amahan, ania kanako, ug ako anaa kanimo, aron sila usab maania kanato: aron ang kalibutan motuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako.”- bersikulo 20,21

Ang matag konsagradong magtotoo, sumala sa ilang pagkamatinud-anon sa pagsunod sa mga panudlo nga gihatag diha sa Kasulatan, sa hinay-hinay makaangkon og usa ka kinaiya nga mahimong larawan ug dagway sa minahal nga Anak sa Diyos. Busa, sila usab motubo nga mahimong mga kopya sa kinaiya sa atong Langitnong Amahan. Si Apostol nga si Pablo nagpamatood niini nga nagaingon: - “Kita nasayud nga diha sa matag-usa ka butang ang Diyos nagabuhat ug maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya ug mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. Kay sila nga mga giila niyang daan gikabut-an usab niyang daan nga mahisama sila sa dagway sa iyang Anak, aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga magsoon.” –Roma 8: 28,29 ■

Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya

Leksyon Para sa Octubre 9 2016

Magtutukod sa Balay

Yabeng Bersikulo: Sa Ikaduhang Kapitulo sa Hebreohanon, *“Apan si Jesus naisip nga labaw pa ug himaya kay kang Moises, maingon nga ang magtutukod sa balay labaw pa ug dungog kay sa balay.”* —*Hebreohanon 3:3*
Piniling Kasulatan: *Hebreohanon 3:1-6; Mateo 7:24-27*

kita giingnan nga si Jesus “gihimo nga ubos ug diyutay sa mga anghel alang sa pag-antus sa kamatayon, ... nga siya pinaagi sa grasya sa Diyos makatilaw sa kamatayon alang sa matag tawo.” (Heb 2: 9.) Sa sunod-sunod nga mga bersikulo, nagsulti si Pablo kanato nga si Jesus gihimo nga “hingpit” ---o kompleto --- “pinaagi sa mga pag-antos.” Busa, siya kuwalipikado nga mahimong usa ka “maloloy-on ug matinumano nga labawng sacerdote,” ug makahimo sa paghatag ug tabang sa iyang mga sumusunod, samtang sila anaa sa mga pag-antus ug mga pagsulay. —bersikulo 10,17,18

Si Pablo nagpadayon sa kapitulo tres nga nag-ingon, “Busa, mga igsoong balaan, mga umalambit sa langitnon nga pagtawag, palandunga ang Apostol ug Labawng Sacerdote sa atong tinoohan, nga mao si Jesus; Kinsa matinud-anon ngadto kaniya nga nagtudlo kaniya.”(Ber. 1,2) Sama sa gipahayag niini nga bersikulo, kinahanglan nga hatagan nato ug maayo nga konsidersyon ang mga pagsulay nga giantos ni Jesus sa wala pa siya gibayaw, aron atong masabtan ug maayo ngano nga kita usab kinahanglan nga pagasulayon aron sa kaulahina makaambit sa iyang himaya. Anaa kanato ang saad: “Ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu, nga kita mga anak sa Diyos: Ug kon mga anak, nan, mga manununod kita; mga manununod sa Diyos, ug masigkamanununod ni Kristo; kong matuod nga nagaantus kita uban kaniya, kita usab pagahimayaon.”-Roma. 8: 16,17

Sa atong leksyon, atong makita ang kalainan taliwala sa mga ulipon ug sa anak. Ang mga sugo gihatag ngadto sa mga ulipon nga walay

bisan unsa nga katin-awan sa ilang mga agalon. Ang usa ka ulipon “dili mahibalo sa ginabuhat sa iyang agalon.” (Juan 15:15) Mahitungod kang Moises, nag-ingon si Pablo nga siya “matinumanon sa tibook niya nga balay, ingon sa usa ka ulipon.” (Heb 3: 5.) Ang usa ka anak, sa laing bahin, adunay pribilehiyo nga masayud, makasabut, ug gipiyalan sa mga bahin sa buhat sa balay sa iyang amahan, ug siya dili kinahanglan nga sugoon o hulgaon mahitungod niini nga mga buluhaton. Gilauman ug dako ang anak sa pag-alagad sa iyang amahan, ug busa nagkinahanglan siya sa mas dako nga pagbansay ug disiplina kay sa usa ka ulipon. Tungod kay siya matinud-anon ngadto sa kamatayon, atong yabeng bersikulo nagpunting nga si Kristo Jesus mao ang “takus sa labaw pa nga himaya kay kang Moises.” Kini mao usab ang pribilehiyo sa mga konsagradong sumusunod sa Ginoo nga mahimong “mga anak sa Diyos.” “Si Kristo ingon nga usa ka anak sa ibabaw sa iyang kaugalingong balay; kang kinsang balay mao kita.”-- Juan 1:12. Heb. 3: 6

Walay mahimong anaa sa balay sa mga anak hangtud nga ang halad ni Jesus gipresentar ngadto sa Amahan ug gidawat pinaagi kaniya. Importante usab nga atong hunumduman nga kon kita mahimong “mag-aambit sa langitnon nga pagtawag,” kita walay mas mas maayo nga tuyo o dili kaayo makasasala kay sa mga patriyarka ug mga propeta sa Daang Testamento. Apan, ang oportunidad sa pagkaanak miabut kanato, ug wala kanila, tungod kay ang ilang adlaw dili ang gitakdang panahon sa Diyos alang niini nga bahin sa iyang plano. Wala kita sa atong kaugalingon nga pagkamatarung, apan ang atong pagkaanak pinaagi sa “hugot nga pagtuo ni Kristo” ug sa iyang buhat sa pagtubos.--Filipos 3: 9

Sa karon nga panahon ang atong pagkaanak dili pa hingpit, kondili anaa pa sa pagsulay, hangtud nga “magkupert kita sa pagsalig ug paghimaya sa atong paglaum nga malig-on hangtud sa katapusan.” (Heb 3: 6.) Ang “paglaom” nga anaa kanato kinahanglan nga atong huptan sa mainiton pag-ayo ug hugot pa, nga kini makaimpluwensya sa atong tibook nga kinabuhi. Himoon nato nga malipayon ang tanan nga pagsulay, paglutos, ug kalisud niini nga kinabuhi karon nga gitugot sa Diyos aron sa pagsulay ug sa pagpalambo sa atong kinaiya, ug moingon uban sa salmista, “Usa ka butang ang gipangayo ko kang Jehova, nga pagapangitaon Ko: Nga makapuyo ako sa balay ni Jehova sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, Aron sa pagtan-aw sa katahum ni Jehova. Ug sa pagpakisayud sa iyang templo.” ---Salmo 27: 4 ■

Ang Dakong Hataas nga Sacerdote

Yabeng Bersikulo: **Ang Diyos naghatag sa pagkaparianon**
“Busa, sanglit aduna sa Israel ngadto sa tribo o banay ni Levi,
man kitay dakung ilabi na ang pamilya ni Aaron. Ang tanan
labawng sacerdote nga mga Judio nga mga pari nagagikan sa
nakalatas sa kalangitan, kaliwatan sa iyang pamilya, ug gigahin
si Jesus, ang Anak sa aron sa pagrepresentar sa mga katawhan sa
Dios, pangusgan ta atubangan sa Diyos, sa paghalad alang kanila
pagkupot ang atong sa “mga gasa ug mga halad alang sa mga sala.”
tinoohan.” (Henreohanon 5:1) Niini nga kahikayan, ang

—**Hebreohanon 4:14**

Piniling Kasulatan:

Hebreohanon 4:14 –

5:10

perpekto ug makasasala nga mga pari ang gitugotan sa pag-angkon “niini nga dungog ngadto sa iyang kaugalingon,” apan kadto lamang nga “gitawag sa Diyos, sama kang Aaron.” - bersikulo 4

Ang atong yabeng bersikulo nagsulti kanato nga kita, usab, adunay usa ka labawng sacerdote, ang usa nga “nakalatas sa kalangitan, si Jesus, ang Anak sa Dios.” Apan, ang kaliwat ni Jesus gikan sa banay ni Juda, dili gikan sa tribo ni Levi. (Mat 1:2; Lucas 3:33; Heb 7:14.) Sa unsa nga paagi unya mahimong si Jesus usa ka labawng sacerdote? Ang tubag gihatag niini nga mga pulong sa Kasulatan: “Si Kristo pagahimayaon dili sa iyang kaugalingon nga naghimo sa usa ka labaw nga sacerdote.” Hinunoa, gipasidunggan siya sa Diyos, nga nag-ingon, “Ikaw mao ang akong Anak, karong adlaw gipanganak ko ikaw. ... Ikaw ang sacerdote sa walay katapusan, sumala sa laray ni Melquisedec.” (Heb 5:5,6; 7:17; Sal 2: 7; 110: 4) Si Melchisedec usa ka hari ug usa ka pari sa mao nga panahon, apan siya dili usa ka nagsakripisyo nga sacerdote. (Gen. 14:18; Heb 7: 1-3) Si Kristo karon usa ka gihimay nga espiritu, nga gipahayag

sa Diyos nga usa ka labawng sacerdote, sumala sa harianong “laray ni Melquisedec,” dili sumala sa halad sa laray ni Aaron, kinsa wala gayud gihimaya ingon sa usa ka hari.-Hebreohanon 5:10

Pinaagi sa pagtuo, atong giila si Jesus ingon nga atong dakong Hataas nga Sacerdote sa langit, diha sa kahibalo nga siya dili usa ka “hataas nga saserdote nga dili makahimo sa paglipay sa atong mga kaluyahon, kondili usa nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala makasala.” (Heb . 4:15, James Moffatt nga hubad) Ang mga pag-antus nga miabut sa ibabaw sa hingpit nga tawo nga si Jesus, dili tungod kay siya usa ka makasasala, apan hinoon tungod kay siya usa ka Anak. Kini mao ang kabubut-on sa atong Langitnong Amahan sa pagsulay ug pamatud-an sa pagkamaunongon sa “iyang anak nga bugtong,” bisan ngadto sa “kamatayon sa krus,” ug bisan tuod siya usa ka “Anak, siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantus.” -Juan 3:16; Phil. 2: 8; Heb. 5: 8

Sa karon nga panahon, ang mga konsagradong sumusunod ni Kristo ang giisip nga mga umaabot nga sakop niini nga bag-o, “harianong pagkasaserdote.” (1 Pedro 2: 9.) Sa ingon, dili kita magdahom nga makalikay sa mga pagsulay ug sa mga kalisdanan nga susama sa mga giantos ni Jesus. Pinaagi lamang sa husto nga pagbansay sa maong mga kasinatian nga kita makahimo sa pag-ugmad sa “malinawon nga bunga sa pagkamatarung” sa Kristohanong kinaiya. (Heb. 12:11) Sa dihang, sa mga panahon, nga kita masayop, “moduol kita sa trono sa grasya uban sa pagsalig, aron kita makadawat sa kalooy, ug makakaplag sa grasya nga makatabang kanato sa takna sa panginahanglan.” - Heb. 4:16

Si Kristo dili na usa ka tawo, ingon nga “gipatay diha sa unod,” ug nabanhaw ingon nga espiritu. (1 Ped. 3:18) Siya mao ang karon usa ka harianong sacerdote, nga may gahom ug dakong himaya. (Pinadayag 14:14) Sa dili madugay, sa diha nga ang tanan nga mga umaabot nga mga sakop sa “harianong pagkasaserdote” napamatud-an nga matinud-anon ngadto sa kamatayon, ug mabanhaw sa iyang kaugalingon nga mahimayaon dagway, ang Kristo, ang ulo ug mga sakop sa lawas, mahimong Hari ug Saserdote sa himaya sa kalibotan sa katawhan. Sila magahari sa pagpanalangin ug pagtuboy sa tanan nga andam ug masulundon nga mga katawhan, nga, diin ubos sa paglamdag unya nga anaa kanila, “makakat-on sa pagkamatarong” ug moduol ngadto sa Diyos.-Pin. 20: 4,6; Isa. 26: 9

Ang Hataas nga Sacerdote Sa Walay Katapusan

Yabeng Bersikulo: “***Sa atong nahibaloan sa niaging leksyon, Apan kini Siya sa dayon nagahupot sa iyang pagkasacerdote, kay siya molungtud man hangtud sa kahangturan.***”

—Hebreohanon 7:24,

Piniling Kasulatan:

Hebreohanon 7:1-3,19-28

si Pablo, diha sa Basahon sa Mga Hebreohanon, nagpasabut kang Jesusisip usa ka “labawng sacerdote sumala sa laray ni Melchisedec.” (Heb. 5:10;6:20) Sa ikapito nga kapitulo, daghan nga mga butang ang gipakita mahitungod kang Melchisedec nga nagpamatood kaniya nga usa ka matang sa Kristo. Ang Melchisedec nga pagkaparianond, parehong tipikal ug anti-tipikal, ang mas labaw sa tanang paagi, kay sa Aaronic nga pagkaparianon.

Si Melchisedec parehong usa ka hari ug sacerdote, ug, gikan sa panglantaw sa Diyos, siya gipasidunggan ug maayo. Sa pagkatinuod, gani si Abraham, nga gitawag nga “Higala sa Diyos,” ug kansang hugot nga pagtuo “giisip kaniya sa pagkamatarung,” nagbayad sa ikapulo ngadto kang Melchisedec, ug napanalanginan pinaagi kaniya.-Santiago 2:23; Gen. 14: 18-20; Heb. 7:1,2

Ang ngalan nga Melchisedec, nga gihubad sa Bag-ong Testamento, nag gikan sa duha ka pulong nga Hebreohanon: melek, nga nagpasabot nga hari, ug tsedeq, nga nagpasabot sa pagkamatarung. Si Melchisedec ang “Hari sa Salem,” nga nagpasabot sa kalinaw. Busa, si Pablo naghingalan kaniya nga “Hari sa pagkamatarung” ug “Hari sa kalinaw.” Siya, matod pa ni Pablo, “walay amahan, walay inahan, walay kagikan; nga walay sinugdan sa mga adlaw; bisan katapusan sa kinabuhi; kondili gibuhat nga sama sa Anak sa Diyos; nagapadayon nga sacerdote sa kanunay.”(Heb. 7: 2,3) Siya nga “walay amahan, ... inahan,” ug “kaliwat” nagpasabot nga siya wala makapanunod sa sa katungdanan sa pagkasacerdote pinaagi sa kaliwatan, apan kini gihatag ngadto kaniya direkta gikan sa Diyos.

Atol sa Panahon sa mga Hudiyo, gisugo sa Diyos sa Israel nga ang

ilang mga sacerdote ang mag gikan sa tribo ni Levi. Apan, ang Diyos usab adunay awtoridad sa pagbayaw sa uban niini nga katungdanan. Ug kini iyang gibuhat sa bahin ni Melchisedec, ug usab uban kang Kristo, ang antipikal nga Melchisedec. Sa linya ni Aaron nga pagkaparianon, adunay linya sa pagpuli pinaagi sa direkta nga kaliwat, apan dili kini matood sa mas taas nga kahikayan. Si Melchisedec walay gisundan ni manununod sa iyang katungdanan nga saserdote. Niini nga bahin, siya “nahisama sa Anak sa Diyos,” si Kristo Jesus, kinsa usab mao lamang usa niini nga labing taas sa tanang mga saserdote ug nagpabilin nga usa ka “hataas nga saserdote sa walay katapusan.” - Heb. 6:20

Ang mga Israelinhon dugay na nga naanad sa pagtan-aw sa Aaronic nga pagkaparianon nga paagi nga sila makasimba sa Diyos ug makadawat sa iyang mga panudlo. Apan, si Kristo Jesus mao ang labawng sacerdote sa usa ka bag-o nga hugpong sa pagkaparianon, ug ang iyang matinud-anon nga mga sumusunod sa lakang niini karon nga Panahon sa Ebanghelyo ang mokuyog kaniya niini nga bag-ong kahikayan. Ang buhat niini nga mas taas nga Melchisedec mao ang usa ka umaabot nga himaya, sa diha nga si Jesus ug ang iyang sakop nga lawas sa-ang simbahan-ang iinstalar ingon nga mga hari ug saserdote. Niini nga taas nga katungdanan, sila magmando ug magtudlo sa kalibutan sa katawhan sa pagkamatarong.- Pin. 1:6; 5:10; 20: 6

Dili tuyo sa Diyos nga ang mga Balaod sa Pakigsaad mohangtud sa kanunay, ni sa pagtugot nga ang Aaronic nga pagkaparianon magpadayon sa walay katapusan. (Heb 7: 18-23.) Ang katuyoan sa Diyos mao ang pagtudlo kang Jesus ngadto sa usa ka mas taas nga han-ay sa pagka sacerdote, ingon man sa usa ka hari, sa wala pa siya mianhi sa kalibutan aron mahimong Manunubos sa tawo. Ang mga propesiya sa Daang Testamento ang naghatag kanato niini nga pasalig. (Gen. 14:18; Sal 110: 4.; Zac 6.: 12,13) Atong tan-awon sa unahan ang panahon nga ang “harianong pagkasaserdote” sa Diyos mao ang magdala sa mga panalangin ngadto sa kalibutan sa mga katawhan.-1 Pedro 2: 9; Buhat 3:25 ■

Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya

Leksyon Para sa Oktubre 30, 2016

Mag-uugmad ug Maghihingpit sa Atong Pagtoo

Yabeng Bersikulo: Sa unang bersikulo sa atong leksyon, kita “*Apan kini Siya sa dayon Yabeng Bersikulo: “Magatutok kang Jesus nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtoo, nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantus sa krus, sa walay pagsapayan sa pagkamakauulaw niini, ug karon nagalingkod siya diha sa too sa trono sa Diyos.”*—*Hebreohanon 12:2*
Piniling Kasulatan: *Hebreohanon 12:1-13* gisultihan nga “isalikway ang tanan nga kabug-at ug ang sala nga sa dakung kasayon nagasipit kanato.” Ang uban niini nga mga mga “kabug-aton” nga kinahanglan nga isalikway mao ang mga “kabalaka ug mga bahandi ug mga kalipayan niini nga kinabuhi.” (Lucas 8:14) Ang maong mga butang dili man sala, apan sila naka okupar sa atong panahon ug paningkamot, ug makahimong babag sa atong pagpalambo sa mga bunga sa Espiritu Santo. Sa pagpadayon sa atong yabeng bersikulo, miingon si Pablo nga dili lamang kita kinahanglan nga maningkamot sa pagsalikway sa bisan unsa nga “kabug-at” niini nga kinabuhi, apan usab sa “pagpadayon inubanan sa pailub” -nga sa ato pa malipayon nga paglahutay ug pag-antos “ang lumba nga gibutang sa atong atubangan.”

Makahimo lamang kita sa pagbuhat niini nga mga butang, ang atong yabeng bersikulo nag-ingon, pinaagi sa “pagtan-aw kang Jesus.” Si Jesus mao ang “tagsulat,” nga nagkahulogan nga pangulo o kapitan, sa atong pagtoo, tungod kay siya kabubut-on nga naghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa tanan nga mga katawhan . Tungod sa iyang halad lukat, “usa ka bag-o ug buhi nga dalan” ang gibuksan sa Panahon sa Ebanghelyo, ug “kita may katubsanang pinaagi sa iyang dugo, bisan ang kapasayloan sa mga sala.” (Heb. 10:19,20; Col. 1:14) ang “awtor” sa atong pagtoo mao “ang panganay sa daghang mga magsoon.” Siya mao ang “ulo sa lawas, ang iglesia, ... ang panganay nga gikan sa mga patay; aron nga sa tanang mga butang siya molabaw gayud sa tanan.” - Roma 8:29; Col. 1:18

Si Jesus mao usab “ang tighingpit sa atong pagtuo” Ang pulong “maghiningpit” nagpasabot sa magtatapos. Si Jesus maghimo niini nga importante nga papel pinaagi sa iyang pagtabang kanato sa atong mga pagsulay ug lisud nga mga kasinatian. Sa panahon sa iyang yutan-ong ministeryo, siya miingon, “Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug ako magahatag kanimo ug pahulay. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagkat-on kanako; kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasingkasing.” (Mat 11: 28,29) Sa “pagtan-aw kang Jesus,” atong makita nga siya malomo ug mapainubsanong mihatag sa iyang kaugalingon nga kabubut-on sa pagbuhat diha sa Langitnong Amahan, ug siya motabang kanato sa pagkompleto sa sama nga buluhaton.

Si Pablo nagtambag kanato nga “Batoni diha kaninyo kining hunahunaa nga mabatonan ninyo diha kang Cristo Jesus, nga, bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailogan; hinonoa, gihaw-asan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tawo. Ug sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus.” (Fil 2: 5-8) Pinaagi sa ehemplo sa atong Magtutudlo, atong makita kon unsa ka importante ang pag-ugmad sa pagkamapainubsanon.

Ang atong yabeng bersikulo nag-ingon nga tungod sa dako nga “kalipay nga gibutang sa atubangan kaniya,” kini usa ka kalipay ni Jesus sa pagbuhat kanunay sa kabubut-on sa iyang Langitnong Amahan. Kini nga kinaiya ang gitagna kaniya pinaagi sa salmista: “Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos ko; Oo, ang imong kasugoan ania sa sulod sa akong kasingkasing.” (Sal 40: 8.) Isip iyang mga sumusunod sa lakang, kita usab kinahanglan nga magpalambo og usa ka “kalipay” sa pagbuhat sa kabubut-on sa atong Langitnong Amahan, sa paglahutay sa atong “krus, nagsalikway sa kaulawan.”- Heb. 12: 2,

Sa “pagtan-aw kang Jesus,” kita kinahanglan gayud nga moagi sa susama nga mga kasinatian sama sa iyang gibuhat. Busa, sama kang Pablo, kita adunay paglaom nga “mga manununod sa Diyos, ug masigkamanununod ni Cristo; kong matuod nga nagaantus kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab.” (Roma. 8:17) Nan, “palandunga siya nga nagaantus sa ingon nga paglalis sa mga makasasala batok kaniya, aron dili kamo pagakapuyan, ug magakaluya sa inyong mga mga hunahuna.”- Heb. 12: 3 ■

